

Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimèrcles 21 12 2022



Coches fèbles
persistentes



Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perih.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot en pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2000 m aproximativament. Precaucion sustot apròp des crestes, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus de perih. Es lauegi pòden arténher mides mejanes.

Es plaques de vent majoritàriament de mida petita des darrèri dies son, de manèra isolada, encara inestables, sustot enes pales ombrères en còtes nautes e nauta montanha, e tanben apròp des crestes. S'arrecomane ua eleccion meticulosa der itinerari.

Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida, especiaument enes pales soleienques, e tanben enes talussi e enes pales erbooses principaument en còtes mejanes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.2: esguitlament de nhèu

Era part inferior deth mantèth s'a facetat e ei febla, sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2000 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques arribentes en nauta montanha. Es desencadenaments de lauegi e es observacions sus eth terren confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.


Eth ligam entre es plaques de vent ei locaument encara desfavorable. Damb es temperatures doces, eth dimars es plaques de vent s'estabilizaràn.

Eth solei e era calor causaràn enes pales soleienques sustot en còtes mejanes en quauqui casi un graduau debilitament deth mantèth de nhèu.

Tendència

Eth mantèth de nhèu vielh demore procliu ath desencadenament enes pales ombrères. Damb eth vent de moderat a fòrt, eth dimèrcles se formaràn naues plaques de vent.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimèrcles 21 12 2022



Coches fèbles
persistentes



Snowpack stability: **poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **medium**

Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perih.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot en pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2000 m aproximativament e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a sud per dessus des 3000 m aproximativament.

Es plaques de vent majoritàriament de mida petita se pòden desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères apròp des crestes en altitud.

Es lauegi pòden arténher mides mejanes.

S'aconselhe ua eleccion meticulosa der itinerari.

A consequéncia der augment dera temperatura, ath long dera jornada son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida, mès majoritariament petiti. Açò se da especiaument enes pales soleienques fòrça arribentes, e tanben enes talussi e enes pales erboses en còtes mejanes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.2: esguitlament de nhèu

Era part inferior deth mantèth s'a facetat e ei febla, sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2000 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques arribentes en nauta montanha.

Es desencadenaments de lauegi e es observacions sus eth terren confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Eth dimars enes sectors exposadi ara balaguèra se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Açò se da apròp de còths e crestes.

Eth solei e era calor causaràn en còtes baishes e mejanes un graduau debilitament deth mantèth de nhèu.

Açò se da enes pales soleienques e enes sectors exposadi ara balaguèra.

Peth moment i a pòca nhèu.

Tendéncia


Eth mantèth de nhèu vielh demore procliu ath desencadenament.

Damb era nheuada per dessus de 1600 m aproximativament e eth vent de moderat a fòrt, eth dimèrcles se



formarèn naues plaques de vent.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimèrcles 21 12 2022



Coches fèbles
persistentes



Snowpack stability: **poor**
Frequency: **few**
Avalanche size: **medium**

Eth mantèth de nhèu vielh demore proliu ath desencadenament.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra isolada ath pas d'un solet montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot en pales fòrça arribentes ombrères per dessus des 2200 m aproximativament. Precaucion enes zònes ombrères e emparades deth vent en altitud. Es lauegi pòden arténher mides mejanes.

Ath delà es plaques de vent de mida petita son de manèra fòrça isolada encara favorables ath desencadenament. Aguestes s'ei possible s'aurien d'evitar.

Damb er augment dera temperatura, son probables lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida, esepciaument enes pales soleienques.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles inestables, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques en nauta montanha.

Eth ligam entre es plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable. Aguestes son, de manèra isolada, encara inestables sustot en pales ombrères fòrça arribentes en altitud. Damb era pujada de temperatures, eth dimars es plaques de vent s'estabilizaràn.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn enes pales soleienques sustot en còtes mejanes ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendència

Eth mantèth de nhèu vielh demore proliu ath desencadenament enes pales ombrères. Damb eth vent de moderat a fòrt, eth dimèrcles se formarèn naues plaques de vent.

Grad de perilh 2 - Moderat




Tendència: perilh de lauegi constant →
 enDimèrcles 21 12 2022



Coches fèbles
 persistentes



Snowpack stability: **poor**
 Frequency: **few**
 Avalanche size: **medium**



Nhèu umida



Snowpack stability: **poor**
 Frequency: **some**
 Avalanche size: **medium**

Eth mantèth de nhèu vielh demore procliu ath desencadenament.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra isolada ath pas d'un solet montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot en pales fòrça arribentes ombrères per dessus des 2200 m aproximativament. Precaucion enes zònes ombrères e emparades deth vent en altitud. Es lauegi pòden arténher mides mejanes.

Ath delà es plaques de vent de mida petita son de manèra fòrça isolada encara favorables ath desencadenament. Agustes s'ei possible s'aurien d'evitar.

Damb er augment dera temperatura, son probables lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida, especiaument enes pales soleienques arribentes, e tanben enes talussi e enes pales erbofes en còtes baishes e mejanes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.2: esguitlament de nhèu

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles inestables, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques en nauta montanha.

Eth ligam entre es plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable. Agustes son, de manèra isolada, encara inestables sustot en pales ombrères fòrça arribentes en altitud. Damb era pujada de temperatures, eth dimars es plaques de vent s'estabilizaràn.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn sustot enes pales soleienques en còtes mejanes ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu.


Tendència

Eth mantèth de nhèu vielh demore procliu ath desencadenament enes pales ombrères. Damb eth vent de



moderat a fòrt, eth dimèrcles se formarèn naues plaques de vent.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimèrcles 21 12 2022



Coches fèbles
persistentes



Snowpack stability: **poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **medium**

Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perih.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot en pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2000 m aproximativament. Precaucion sustot enes zònes ombrères e emparades deth vent. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus de perih. Es lauegi pòden arténher mides mejanes.

Es plaques de vent majoritàriament de mida petita des darrèri dies son, de manèra isolada, encara inestables, sustot apròp de còths e crestes, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a nòrd e èst en altitud.

S'arrecomane ua eleccion meticulosa der itinerari.

Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida, especiaument enes pales soleienques, e tanben enes talussi e enes pales erboses principaument en còtes mejanes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.2: esguitlament de nhèu

Era part inferior deth mantèth s'a facetat e ei febla, sustot enes pales ombrères arribentes per dessus des 2000 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques arribentes en nauta montanha. Es desencadenaments de lauegi e es observacions sus eth terren confirmen era estructura desfavorable deth mantèth de nhèu.

Eth ligam entre es plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable. Aguestes son, de manèra isolada, encara inestables sustot en pales ombrères fòrça arribentes en altitud. Damb es temperatures doces, eth dimars es plaques de vent s'estabilizaràn.

Eth solei e era calor causaràn enes pales soleienques sustot en còtes mejanes en quauqui casi un graduau debilitament deth mantèth de nhèu.

Tendència

Eth mantèth de nhèu vielh demore procliu ath desencadenament enes pales ombrères. Damb eth vent de moderat a fòrt, eth dimèrcles se formaràn naues plaques de vent.